



THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1	U ita ndingo ya tshikoloni yo linganelaho ya u ጁጁa u ጁivha zwine vhagudi vha zwi ጁivha. Mawanwa aya a vhulungwa sa mbetshelwa ya u itela uri vhukoni na u shaedza ha vhagudi zwi wanuluswe. Mawanwa aya a tea u shumiswa na u thusa kha u ita thevhekano ya nyito dza u funza na u guda.			
1-2	<p>U thetshesela tshጁtori tshipfufhi (nganeapfufhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho u ጁwala ጁotsi u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontseputi. u fhindula mbudziso 	<p>Tshibveledzwa tsha ጁitheretsha: Zwiጁori zwipfufhi (nganeapfufhi)</p> <p>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ጁitheretsha sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero. U tou fombe kha tholokanyandivho (zwiጁirathedzhi zwa u vhala) U ita vhuጁumani na khumbulelo u fhindula mbudziso u ጁea vho muhumbulo u ita manweledzo/samari (nga pharagirafu) <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ጁivhadza tshibveledzwa) nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ጁhavhuvha) 	<p>U ጁwala riviyu ya nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> ጁhodea dza tshivhumbeo na tshitaela vhavhali vho livhiswaho khavho, ndivho na magudiswa. ndunzshendunzhe ya dziphara kunangelwa kwa maipfi <p>Maitele a u ጁwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na ጁekedza <p>U ጁwala riviyu hu tshi sedzwa maitele a u ጁwala</p>	<p>U shuna na/nga maipfi: vhuthihi na vhunzhi, maጁaluli, mbambedzo, maጁedzi,</p> <p>U shuma na/nga mafhungo Tshifhinga/tshikhathi tsha zwino Tshifhinga/tshikhathi tsho fhelaho</p> <p>ጁhalutshedzo dza maipfi Homoni, maidioma</p>

THEMO YA I				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
MUSHUMO WA U LINGA WA m WA 1: ORAḌA - (Vhukati ha themo)				
U vhalela nṭha KANA Tholokanyondivho ya u thetshelesa (20 Maraga)				
3-4	<p>U thetshelesa na u amba nga ha tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa contseptu. • u fhindula mbudziso • u ṭalutshedza khonani uri ndi ngani u tshi funa tshirendo tshikene (zwavhuḍi/zwi si zwavhuḍi) nga tshirendo tshikene. <p>U vhalela nṭha ho lugiselwaho (Tshirendo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thounu, mubulo wa ipfi, kubulele kwa ipfi, kuṅwalele kwa fhungo, u ṭanganya maṭo • u sedza ndongazwiga • u shumisa luambo lwa muvhili nga nḍila yone. 	<p>Tshibveledzwa tsha liṭheretsha: Tshirendo</p> <p>U funza mbonalo dza ndeme dza tshirendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu) • tshivhumbeo tsha nga nṅḍa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza) • ṭhalutshedzo dzo dzumbaho ḷimudi, thero na mulaedza <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • Nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa tshibveledzwa tsha mbonalo: khathuni, tshiṭiripi tsha khomiki</p> <p>Tshivhumbeo, babulu dza tshipitshi,</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhusiki: tshirendo tsha ene muṅe</p> <p>U funza milayo ya tshiṭanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tsha tshiṭanza • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumekanya • u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumbeo • kunangele kwa maipfi na luambo lwo dzumbamaho <p>U ṅwala tshirendo</p> <p>U sedza kha maitele a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U dovholola zwivhumbeo na kushumisele kwa luambo zwo iti waho vhegeni dzo fhiraho.</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>U dovholola maiti, masala vhukuma, masala masumbavhuṅe, atikili</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Raimi, maipfi o pambiwaho, maidioma, mirero, aḷitheresheni, mafanyisi, mamethafore</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Tshithoma, tshiawelo</p> <p>Mupeleṭo:</p> <p>Kushumisele kwa dikishinari, mupeleṭo, phetheni ya mupeleṭo, milayo ya mupeleṭo</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>mbonalo ya tshifhaṭuwo, luambo lwa muvhili, fhethuvhupo, kutshimbilele, ndongazwiga, kunangwelwe kwa maipfi, figara dza muambo, ndivho ya muoli.</p> <p>U tou fombe kha zwitirathedzhi zwa u vhala tholokanyonḑivho</p> <ul style="list-style-type: none"> • u sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḑowealeho nga u sedza zwipiḑa zwo a vhumbaho. 		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 1: ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nṭha (20 Maraga) <p>(uyu mushumo u thoma kha themo ya 1 wa fhelela kha themo ya 2 u tshi rekhodiwa)</p>				
5-6	<p>U thetshelesa u itela u pfesesa: Nganea: (U vhalela nṭha, u ḑivhadza nganea) U tevhedza maitete a u thetshelesa</p> <p>U rangela u vhala- (u ḑivhadza nganea kha vhagudi, u vusuludza nḑivho ya murahu, vhagudi vha ita khumbulelwa nga gwati ḑa bugu na u nea thalutshedzo ṭhukhu</p> <p>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa - u nea kuvhonele kwawe na u tendelana na khumbululwa, u vhudzisa, u wanulusa, u vhambedza, u Ṇwala notsi na u ṭhaṭhuvha. Nga murahu ha u thetshelesa</p> <p>U tevhedza tshenzhemo ya maitete</p>	<p>Tshibveledzwa tsha ḑitheretsha: tshipiḑa tsha nganea. Mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḑitheretsha:</p> <p>vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo na tshifhinga, muanetsheli, thero</p> <p>U tou fombe kha u pfesesa (zwitirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita khumbulelwa • u ṭumekanya • u sedza mvelaphanḑa <p>U tevhedza zwitirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza 	<p>U Ṇwala maanea a nganetshelo/a u vhuisa muhumbulo/ṭhalutshedzo (phara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pharagirafu ya nyambedzano. • muhumbulo muhulwane wa phara • muhumbulo muhulwane wa phara na i tikedzaho • ndunzhendunzhe ya dziphara • vhuṭumani ha ndunzhendunzhe • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitete a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto 	<p>U shuma na/nga maipfi: Thangi, mitshila, midzi, maiti matikedzi, maiti a pfukelaho/mapfukeli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Ṇefhungo, na tshiitwa Ṇefhungo na ḑiiti ḑa thendelo, Nyengedzedzo nyengedzo ya Ṇefhungo,</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: U shumisa ṭhalusamaipfi, phetheni ya mupeleṭo, milayo ya mupeleṭo, Phindulo dza maipfi</p> <p>Mafanyisi, khanedza</p>

THEMO YA I				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>a u thetshelesa. Vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha amba nga fhethuvhupo na vhabvumbedzwa.</p> <p>U ita nyambedzano nga nganea ye vhagudi vha i vhala kha nyito yo fhiraho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga vhabvumbedzwa • u amba nga thero • u ṅea kuvhonele kwawe • u vhalela ṅṅha u bva nganeapfufhi 	<p>tshibveledzwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa: mafhungo a tshibveledzwa na maga a maitele a ṭhōḑisiso</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u fhindula mbudziso • mbuno na kuvhonele kwawe kwawe. • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḑowealeho nga u sedza zwipiḑa zwo a vhumbaho. 	<ul style="list-style-type: none"> • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza <p>U ṅwala tshiṭori tsho ḑisendeka kha tshenzhemo ya ene mune.</p>	
7-8	<p>U thetshelesa tshiṭori tshipfufhi (nganeapfufhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • u ṅwala notsi • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontseputi/zwiteṅwa <p>U dovha u anetshela tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dovha u anetshela zwiitei nga ṅḑila ya u tevhekana. • u amba vhabvumbedzwa nga ṅḑila yone. • u amba mudzedze wa tshifhinga. 	<p>Tshibveledzwa tsha ḑitheretsha: Zwiṭori zwipfufhi (nganeapfufhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U funza mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḑitheretsha sa: Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, kuḑano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero. <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela • u nea kuvhonele kwawe na magumo. • mbuno na kuhumbulele kwawe. 	<p>U ṅwala maanea a nganetshelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhuṭumani ha dziphara: • Muhumbulo muhulwane wa pharagirafu. • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • ndunzhenzhe ya dziphara • vhuṭumani u itela ndunzhenzhe • u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala:</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina zwao, madzina vhukuma</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungotswititi, tshitamennde, tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Tshithoma, khoma, kholoni, tshiṭumbi, maḑere danzi, na maḑere maṭuku.</p>

THEMO YA I				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • ṭhalutshedzo dza maipfi. <p>U tevhedza maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Tholokanyondivho ya u vhala/u ṭalela</p> <p>U funza maga a u Ṇwala manweledzo/samari</p> <p>U tou fombe kha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fomethe • kushumisele kwa lumabo • tshivhumbeo <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena u itela u wana mihumbulo mihulwane na thero • u fhandekanya mihumbulo mihulwane kha i i tikedzaho • u Ṇwala mihumbulo mihulwane nga maipfi a iwe muṅe • u vhekanya mafhungo na u shumisa maṭanganyi na vhuṭumanyi vhure na ndunzhendzunhe u itela u ṭanganya tshibveledzwa. 	<ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala maanea a u lingiwa</p>	

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAጁA WA 2: U ጁWALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maanea: (Maraga 30) <p>A nganetshelo/a ጁhalutshedzo (a ጁwalwa vhukati ha ጁwaha)</p>				
9-10	<p>Zwiጁrathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha mafhungo a bvaho kha athikili ya gurannጁa na ya magazini.</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa luambo lwa u fhuredzela/lwa nyanyuwo/ lwa u kwengweledza u shumisa zwigaraጁa/zwikadi u itela u humbudza u ima kha nyambedzano u shumisa luambo lwo linganelaho lwa muvhili u shumisa mathomo a kungaho/gobola na magumo/phendelo ya vhuጁi vhukuma tshigwada tsho livhiswaho na nyimele <p>U vhalela nጁha: U vhalela nጁha ho lugiselwaho/hu songo lugiselwaho ha atikili ya gurannጁa</p>	<p>U vhala na u ጁalela u itela u wana mafhungo (u shumisa zwibveledzwa zwi ngaho atikili ya gurannጁa/magazine/zwipitshi zwo ጁwalwaho</p> <p>U tou fombe kha tholokanyondivho.</p> <p>(zwiጁrathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> u sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane u sikema u itela u wana mihumbulo i tikedzaho u ita khumbulelwa mbuno na kuvhonele kwa ene muጁe vhuimo ha muጁwali u ጁtshedza maipfi a songo ጁdowealaho na u sedza zwifanyiso luambo lwa fomaጁa/lu si lwa fomaጁa ጁhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho figara dza muambo 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>Zwipfufhi na zwilapfu</p> <p>U ጁwala vhurifhi ha fomala</p> <ul style="list-style-type: none"> ጁhodea dza fomethe, tshitaela, vhavhali vho livhiswaho, ndivho na nyimele nduzhendunzhe ya dziphara kunangelwe kwa maipfi. <p>U sedza kha maitele a u ጁwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na ጁnekedza <p>U ጁwala vhurifhi hu tshi tevhelwa maitele a u ጁwala</p>	<p>U dovholola zwivhumbeo zwa milayo na kushumisele kwa luambo zwo itwaho vhege yo fhelaho:</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzinakhumbulelwa na madzina, Maጁanganyi</p> <p>Maጁataluli: a mbambedzo, maጁanጁedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo</p> <p>Thevhekano (u tevhekana, u ya nga ndeme/vhuጁhogwa, ጁhalutshedzo ya phara, luambo lwa u kwengweledza na luambo lwa nyanyuwo, luambo lwa u dzhia sia na lwa u sedza nga iጁo lithihi, zwishumiswa zwa maጁwalwa/rithoriki</p> <p>ጁhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Mafanyisi na mafhambanyi, ጁhalutshedzo i re khagala, ጁhalutshedzo yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleጁo:</p> <p>Zwiጁdevhe zwa kothesheni, zwigagarukela, khoma, tshithoma, tshivhudzisi, zwidotho zwiraru zwa u fhedzisa mafhungo (.....)</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u shumisa thounu, luvhilo na uya nḥa na fhasai ha ipfi • u tevhedza ndongazwiga u itela u vhala zwi pfallaho • u shumisa luambo lwa muvhili nga nḍila yone 			

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI			
<p>Nyito dza u thetshelesa na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza u thetshelesa na u • Tevhedza maitele a u thetshelesa 	<p>Nyito dza u vhala na u ṭalela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nḥa • Nyito dza tholokanyonḍivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza ḷitheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu dza ḷitheretsha dzo randelwaho iyo simesiṭa (Vhurendi, Nganea, Nganeapfufhi) 	<p>Nyito dza u Ṇwala na u Ṇekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u Ṇwala • KuṆwalele kwa ndima / pharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani. (thiratsekishinala) • Maanea • MaṆwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo, dzi tshimbilelana na lushaka lwa zwibveledzwa

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 1 YA GIREIDI YA 7

<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nḥa (Maraga dza 20) <p>(Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa ḍo tea u rekhodiwa hone.)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2 U ṆWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maanea: (Maraga dza 30) <p>Nganetshelo/U vhuisa muhumbulo (Vhukati ha themo)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 60)</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḍivho ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa ḷitheretsha na zwi si zwa ḷitheretsha (20) • Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Samari/manweledzo (10) • Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20)
---	--	---

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA HL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 2)

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: Tholokanyonḍivho ya u thetshelesa: U shumisa tshibveledzwa tsha mbonalo tshi ngaho phosiṭara/khungedzelo/ Mafhungo na theḽevishini. U tevhedza maitete a u thetshelesa:</p> <p>U rangela u thetshelesa: U ḍivhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshelesa</p> <p>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa: U vhudzisa, u ḍivha, u fanyisa (zwi no elana), u ḍwala notsi, u ṭalusa</p> <p>Nga murahu ha u thetshelesa: U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa. Vhagudi vha vhudzisa mbudziso; vha haseledza nga ha zwe muambi a amba, nz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nweledza/samari • u ṅea mafhedzele <p>U vhalela nṭha (Nganea)</p> <ul style="list-style-type: none"> • thounu • mubulo wa ipfi • mubulo • u ḍwala nga maipfi awe • u ṭanganya maṭo • ndongazwiga • luambo lwa muvhili lwo linganelaho 	<p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa: U shumisa tshibveledzwa tsha u ḍwala kana tsha mbonalo sa phosiṭara/khungedzelo/ mafhungo a theḽevishini</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • u sikima • u sikena • u vhala wo tou fombe • u nea vhupfiwa hawe • (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, tshifhinga, mulaedza) • u ṅea ṭhalutshedzo dza maipfi a songo doweleaho nga u shumisa zwipiḍa zwo a vhubaho • luambo lwa u fhuredzela • luambo lwa fomaḷa na lu si lwa fomaḷa 	<p>U ḍwala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: U sika khungedzelo/phosiṭara/ mafhungo a theḽevishini (nangani tshithihi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhodea dza fomethe • ndivho, vho livhiwaho na nyimele • u naga maipfi na u vhumba mafhumba mafhungo • zwiga zwa mbonalo sa lushaka lwa fonto na saizi, ṭhoho, zwiga, muvhala • luambo lwa u kwengweledza <p>U sedza kha maitete a u ḍwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, mbeu, vhunzhi, vhuthihi, mataluli, masumbi, masala a vhushaka. Madzinatserekano, tshiitwa, madzina a re na mishumo mivhili, maiiti, maṭaluli, mbambedzo</p> <p>U shuma na/mafhungo: Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho, mafhungotshwititi na mafhungombumbano</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Mabulazwithihi, mafhambanyi, phindulo i re khagala na phindulo yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: kholoni na semikhoḷoni U shumisa ṭhalusamaipfi/dikishinari</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
3-4	<p>Zwiጁrathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: Zwiጁgwada/nyambedzano ya killasini nga ha u ጁnea ndaela kha u tevhela maitele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nangani ጁhoho • kovhekanyani mihumbulo • sielisanani na thetshelesana tshothe • valani mavhaka <p>U amba ho lugiselwaho na hu so ngo lugiselwaho kha u ጁnea ndaela kana u tevhela maitele</p> <ul style="list-style-type: none"> • sedzesani kha kunangelwe kwa maipfi na ku ambele • shumisani thounu, luvhili na uya nጁtha na fhasi ha ipfi • shumisani zwikadi/zwigaraጁta musi ni tshi ጁnetshedza • u shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho 	<p>U vhalu/u ጁtalela u itela u pfeseswa: Vhalani tshibveledzwa tsha ndaela sa risipi/masia nz.</p> <p>Sedzesani kha u pfeseswa (Zwiጁrathedzhi zwa u vhalu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u vhalu wo tou fombe • u humbulela <p>U tevhedza maitele a u vhalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalu (u ጁdivhadza tshibveledzwa) • u vhalu mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhalu (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ጁthaጁthuvha <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapeledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu) • tshivhumbeo tsha nga nnጁda tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiጁanza) 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: Ndaela</p> <p>ጁNwalani tshibveledzwa tsha ndaela sa, u bika zwiጁliwa, u lugisa zwo tshinyalaho, nz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa fomethe na tshitaila tshi re tshone • u sedza kha vhaጁtanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u ጁtumekanya pharagirafu • u nanga maipfi na tshivhumbeo tsha mafhungo <p>U sedza kha maitele a u ጁnwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya <p>U vhalulula na ጁnekedza</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzinavhukuma, mbeu, vhuthihi na vhumzhi maጁtaluli, masumbi, vhushaka</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshiptshi tsho livhaho na tsho vhwigwaho, mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano</p> <p>ጁThalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, ጁthalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p>Mupeጁto na ndongazwiga: khoጁloni, semikhoጁloni</p> <p>U shumisa dikishinari zwi khou ጁtuጁwedzwa</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • ḽimudi • thero na mulaedza 		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḽA WA 1 - Bammbiri ḽa 1 (Oraḽa) – 20 maraga (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraḽa vhukati ha themo u itela uri vha vhe vho linga vhagudi vhoṭhe musi themo i tshi fhela)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: U thetshelesa u itela u pfesesa: U thetshelesa tshipiḽa tsha nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭalutshedza maitele a u thetshelesa • u Ṇwala notsi • u fhindula mbudziso • u tevhedza maitele a u thetshelesa: <p>U rangela u thetshelesa: U ḽivhadza vhagudi kha nyimele ya u thetshelesa Nga tshifhinga tsha u thetshelesa-u vhudzisa mbudziso, u vhambedza, u Ṇwala notsi, u Ṇea ṭhalutshedzo Nga murahu ha u thetshelesa, u sedza kha tshenzhemo ya u thetshelesa, vhagudi vha vhudzisa mbudziso; vha amba nga zwo ambiwaho nga ha</p>	<p>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa: U vhala tshibveledzwa tsha ḽitheretsha: Tshipiḽa tsha nganea Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḽitheretsha sa: Vhabvumbedzwa, puloto, khuḽano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima; u sikena • u vhala wo tou fombe • U Ṇeavho vhupfiwa (vhabvumbedzwa, mulaedza, fhethuvhupo) • u Ṇea ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḽoweleaho nga u shumisa zwipiḽa zwo a vhubaho • luambo lwa nyanyuwo <p>U Ṇwala samari/manweledzo U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa/tshibveledzwa tsha u vhona sa khathuni/tshitiṛipi tsha khomiki</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: ?Riviyu ya bugu/vhurifhi ha fomaḽa vhu ya ho kha vha phabuḽisha/vhaandadzi U sedza kuvhumbelwe kwa phara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fhungo ḽa ṭhoho kha pharagirafu • muhumbulo muhulwane na i tikedzaho • u ṭumekanya pharagirafu • u tevhekana na ndunzhendunzhe • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhalupfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na Ṇekedza <p>U Ṇwala bugu/riviyu/vhurifhi ha fomaḽa vhu yaho kha vhapabuḽishi/vhaandadzi</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maḽadzisi, thangeladzina - dza tshifhinga, fhethu na kutshimbilele, maṭaluli a mbalo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Maambwaita na maambwaitwa</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga: tshifhandi, luḽala (apositiṛofi)</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi zwi khou ṭuṭuwedzwa</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		Tshivhumbeo, babulu dza tshipitshi, mbonalo ya khofheni, luambo lwa muvhili, fhethuvhupo, matshimbilele, ndongazwiga, kunangelwe kwa maipfi, figara dza muambo, ndivho ya muoli		
6	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U ṆWALA <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10) (Vhukati ha themo). Zwi Ṇwalwa hu sa a thu u Ṇwalwa milongo ya vhukati ha Ṇwaha 			
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba:</p> <p>Tholokanyonḑivho ya u thetshesela u ḑadza fomo/mbudziswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u thetshesela nga u tou ita U Ṇwala notsi u fhindula mbudziso <p>Tshaka dzo fhambanaho dza vhudavhidzani ha oraḷa/mbudziso</p> <p>Nyamedzano ya foramu/phaneḷe</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga ṭhoho u kovhekana mihumbulo u sielisa na u thetshesela o tou fombe u vala mavhaka u shumisa zwiga u tevhela nyambedzano 	<p>Mafhungo a tshibveledzwa: U vhala tshibveledzwa tshi ambaho nga u ḑadza fomo (dza u ita khumbelo/mafhungo nga ha iwe mune/saveyi/fomo dza onilaini/vhuḑi ha mbudziswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mafhungo a ṭodeaho kushumisele kwa luambo siginetsha <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikikma na u sikena u ita vhuṭumani u fhindula mbudziso u Ṇea ṭhalutshedzo u itela u pfesesa u Ṇea ṭhalutshedzo dza maipfi 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: U ḑadza fomo/mbudziswa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitele u Ṇwala vhuṭanzi vhuṭodeaho kushumisele kwa luambo ku re kwone <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya U vhalulula na u Ṇekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina zwao, makateli, maḑadzisi a maitele, na a tshifhinga, maṭaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Fhungodavhi ḷa tsinde, fhungodavhi ḷa ḷitaluli na ḷa ḷiḑadzisi; fhungo tswititit na mbumbano</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: pfanywa, mafhambanyi, homonimi</p> <p>Ndongazwiga: tshivhudzisi, (...) eḷipisi, maḷeḑeredanzi, tshifhandi aburivesheni, nishiaḷa, akhironimi,</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>U vhala tshibveledzwa tsha ḽitheretsha sa: Ḑirama/Nganea</p> <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa: u Ṇwala maṆweledzo/samari</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u Ṇweledza • u sedza nga iṭo ḽa muhumbulo • u Ṇea kuvhonele kwawe • ṭṭhalutshedzo dza maipfi 		
9 -10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITENDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḽitheretsha na zwi si zwa ḽitheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samari (10) • Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20) 			

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI
(U linga ha u guda hu isaho phandጁ)

<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba • U tevhedza maitele a u thetshesela 	<p>Nyito dza U Vhala na U ጁalela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nጁha • Nyito dza tholokanyondጁvho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza ጁitheretsha dzo ጁisendekaho kha tshaka tharu dza ጁitheretsha dzo randelwaho iyo simesiጁa (vhurendi, nganea, nganea pfufhi) 	<p>Nyito dza u ጁwala na u ጁetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u ጁwala • Kuጁwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Maጁwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo, zwi tshimbilelanaho na tshaka dza zwibveledzwa.
---	--	--	---

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA THEMO YA 2

<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 – U vhalela nጁha (20 maraga) (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraጁa kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhoጁhe vha lingiwe musi Themo 2 i tshi fhela)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U ጁWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (zwipfufhi 2/tshilapfu 1: Maraga dza 10) <p>Zwi ጁwalwa milingo i sa athu u thoma</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITENDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondጁvho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ጁitheretsha na zwi si zwa ጁitheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samarai (10) • Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)
---	---	---

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA HL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 3)

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḆWALA NA U ḆNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba nga ha ḍirama</p> <ul style="list-style-type: none"> U shela mulenzhe kha nyambedzano i si ya fomaḷa ya ḍirama u shumisa rigisiṭa yone u shumisa luambo lwone u isa phanda na nyambedzano u fhindula mbudziso <p>U tevhedza maitete a u thetshesela:</p> <p>U rangela u thetshesela U ḍivhadza vhagudi nga nyimele ya u thetshesela.</p> <p>U thetshesela – u vhudzisa, u ḍivha, u vhambedza, u Ḇwala notsi, u ṭalutshedza</p> <p>Nga murahu ha u thetshesela u tevhela tshenzhemo ya u thetshesela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha amba nga zwe muambi a amba.n.z. u nweledza/samari u dzhia tsho <p>U vhalela nṭha (Ḍirama)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu, mubulo wa ipfi, mubulo, u Ḇwala nga maipfi awe, u ṭanganya maṭo 	<p>Zwibveledzwa zwa ḷitherala: Zwi ngaho sa dirama ya vhaswa/ḍirama ya radio</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Sa mubvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetshelo, thero <p>U vhalela u pfesesa (Zwiṭirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita vhuṭumanyi U fhindula mbudziso U sedzulusa na u ṭalutshedza U nweledza/samari U saukanya U ṭhaṭhuvha <p>Vhurendi</p> <p>Mbonalo dza vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, rizimu tshivhumbeo tsha nḍa tsha tshirendo, mitaladzi, ndima/tshitanza, kuḆwalele phindulo dzo dzumbamaho 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani tsumbo: Mufhindulano/inthaviyu ya u Ḇwala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhodea dza fomethe, tshitaela vhavhali vho livhiwaho, ndivho na nyimele. kunangele kwa maipfi kushumisele kwa luambo nga nḍila yone <p>Maitete a Ḇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u dovholola u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u Ḇnekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, vhuthihi na vhunzhi, maḍadzisi, mbambedzo, maḅanedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo tserekano; tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho.</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi: Midzi ya maipfi</p> <p>Ndongazwiga: Kholoni, zwiḍevhe (“ “); khoma, tshithom, tshitumbu(/), tshivhudzisi(?)</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u sedza ndongazwiga • u shumisa luambo lwa muvhili nga ṅḍila yone 	<ul style="list-style-type: none"> • mudi • mulaedza na thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (kha vha divhadze tshibveledzwa) • tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (kha vha fhindule mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) 		
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba.</p> <p>U thetshelesa na u shela mulenzhe kha nyambedzano ya phurodzhekithi.</p> <p>Ṭhoho dzine dza tea u ambiwa ngadzo na u ṭalutshedza kḗlasini.</p> <p>U thetshelesa na u amba nga ha uri ṭhoḍisiso ndi mini/maitele a ṭhoḍisiso u ya nga bugu na thoho yo ṅewaho.</p> <p>U thetshelesa na u Ṇwala notsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mafhungo nga ha phurodzhekithi • maimo o fhambanaho nga phurodzhekithi • u ṭalutshedza nga ha ṭhoḍisiso • u ṭalutshedza uri ṭhoḍisiso i itiswa hani • u bveledzisa mbudziso 2-3 dza 	<p>U vhala u ṭoda mafhungo a yelanaho na ṭhoho na bugu yo nangiwo.</p> <p>Vhagudi vha nanga ṭhoho/maiwalwa vha thoma u vhala na u kuvhanganya mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga mafhungo a ṭhoḍisiso a teaho u ḍiswa tshikoloni. • u vhekanya mafhungo a ne a ḍo shumiswa u Ṇwala <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U skima, u sikena, u humbulela • u vhala wo tou fombe • u ṅea kuhumbulele kwawe • ṭhalutshedzo dza maipfi maswa/mafurase • vhuimo ha muṅwali • mbuno na kuvhonele kwawe • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho 	<p>U Ṇwala notsi/u nweledza mafhungo/nzudzanyo ya girafiki ya ṭhoḍisiso</p> <p>U shumisa kuṆwalele kwo fhambanaho kwa girafiki (notsi/manweledzo/samari/mapa wa muhumbulo) u dzudzanya ṭhoḍisiso ya phurodzhekithi. U Ṇwala bibliogirafi (vhuimo ha 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ṭhoho dzo fhambanaho dzi ṭoda girafiki dzo fhanaho. • nangani ni sike fureme yo teaho u tikedza tshibveledzwa tshine tsha ḍo bveledzwa. <p>U sedza maitele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga mafhungo o teaho. • u Ṇwala nga maipfi awe. • u nanga fureme yo teaho tshibveledzwa tshine tsha do bveledzwa. 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maipfi maswa na mafurase zwi tshi ya nga ṭhoho dzo fhambanaho.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi, tshifhinga, tshaka dza mafhungo,</p> <p>Tshaka dza phara, ipfi, zwipiḍa zwa luambo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Dzi re khagala na dzo dzumbamaho, ṭhalutshedzo yo dzumbamaho na yo dzumbamaho, luambo lwo dzumbamaho, luambo lwa vhudzivha, luambo lwa ṅḍa na lwa thero yeneyo (jargon).</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>ṭhōḑisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> riferentsi na/bibiliogirafi u vhudzisa na u fhindula mbudziso u kovhekana mihumbulo na kuvhonele na u dzhia tsheo. 	<p>Zwibveledzwa zwa ṭitherala: Folukuloo</p> <p>U funza mbonalo dza ṭitheretsha sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḑano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<ul style="list-style-type: none"> u shumisa luambo lwone. tshibveledzwa tshiḑwe na tshiḑwe tshi ḑo tea u shumiselwa luambo lwo teaho phurodzhekithi yeneyo. <p>Ṇwalani ṭhōḑisiso (nzudzanyo ya girafiki) nga phurodzhekithi na riferentsi/bibiliogirafi</p>	<p>ḑivhaipfi kha nyimele zwi tshi ya nga tshibveledzwa tshine tsha khou bveledzwa.</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAṆWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITHI – Ṭiga ṭa 1: Ṭhōḑisiso (Vhagudi vha ita ṭhōḑisiso dza phurodzhekithi dzavho) (Maraga dza 20)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa na u amba nga ha mushumo wa u Ṇwala phurodzhekithi (Vhuimo ha 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> U dzhia notsi u vhudzisa mbudziso u pfesesa ndavhalelo ya ṭhoho inwe na inwe. 	<p>Vhalani mafhungo o ṭanganyiswaho a ṭhōḑea dza phurodzhekithi:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa notsi dza ṭhōḑuluso/manweledzo/mapa wa muhumbulo) u lugisa zwiteḑwa zwa u Ṇwala zwa thodisiso u pfesesa nyambedzano i ṭōḑeaho u fhedza phurodzhekithi u vhala rubiriki dza phurodzhekithi u itela u pfesesa ṭhōḑea dzadzo 	<p>U Ṇwala/u ola/u sika mushumo wa ṭhoho dzo Ṇewaho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhuimo ha 2: U Ṇwala muphorodzhekithi fomethe yone na mbonalo u dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo) mihumbulo mihulwane na i itikedzaho u ṭangana ha phara na mbonalo 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Sa zwi ṭōḑeaho kha ṭhoho yo nangiwo ya phurodzhekithi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Sa zwi ṭōḑiwaho nga lushaka lwa thoho ya phurodzhekithi yo nangiwo</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>Zwibveledzwa zwa ḽitherari: Folukoloo/ḽirama U funza mbonalo dza zwibveledzwa: sa: vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḽano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli na thero</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḽivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<ul style="list-style-type: none"> • u tevhekana na nyaluwo ya dziphara/u itela vhuṭumani ha mihumbulo • u pulana u itela u dzudzanya mihumbulo <p>U sedza zwitevhelaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana (ṭhoḽisiso) • mveotomveto (u ḽisendeka kha tshivhumbeo kana fomethe) <p>U vhalulula u itela u khakhulula</p> <ul style="list-style-type: none"> • U Ṇetshedza phurodzhekithi yo lundwaho zwavhudi. 	<p>Ṭhalutshedzo dza maipfi Sa zwi ṭoḽiwaho nga lushaka lwa ṭhoho ya phurodzhekithi yo nangwaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni ya mupeleto</p> <p>ḽivhaipfi kha nyimele ndovhololo ya luambo kha mushumo wa vhagudi wo Ṇwalwaho.</p>
6	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAṆWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITI – ḽiga ḽa 2: U Ṇwala (Vhagudi vha thoma u Ṇwala phurodzhekithi dzavho) (Maraga dza 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana phurodzhekithi ya u Ṇwala ha vhusiki • Mvetamveto • U rivaisa • U khakhulula • U vhalulula • U Ṇetshedza 			

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba:</p> <p>U tikedza vhagudi u ita ndugiselo ya Ṇekedza ha orala ya phurodzhekithi. (liga la 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • Regisiṭa • Thounu • Luambo lwa muvhili • Mathomele na magumo • U guda rubiriki dza phurodzhekithi na u pfesesa ṭhodea dza u linga. <p>Mutevhe wa tzedzuluso u re na phindulo dza mbudziso, vhutumani vhukati ha phurodzhekithi na bugu dzo randelwaho, u nekedza vhutanzi nga ndila i re khagala, yavhudi i pfeseseaho, mafhungo o linganelaho</p>	<p>Tshibveledzwa tsha litheraḷa: Folukuloo/ḑirama/nganeapfufhi/ngan ea (tshipiḑa)</p> <p>(ndugiselo ya thesite ya litheretsha)</p> <p>Mbonalo dza litheretsha: sa: Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Maitela a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Samari/manweledzo/notsi dza u Ṇekedza ha orala ha phurodzhekithi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhodea dza fomethe, tshitaela, • vho livhiswaho, ndivho na nyimele • kunangelwe kwa maipfi, ṭhalutshedzo i re khagala vhukuma • u fhindula mbudziso. • tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • u shumisa matanganyi u itela vhutumani <p>U sedza kha u bveledza tshibveledzwa tsho livhiswaho kha bugu na ṭhoḥo yo nangwaho.</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maṭalalu(attributive)</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Phara ya u ṭalutshedza, phara ya u nanga, phara ya u kuvhanganya</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Ipfi lithihi la lifurase</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleṭo</p> <p>ḑivhaipfi kha nyimele</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḐWALA NA U ḐEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Tholokanyondivho ya u thetshesela (Posita ya Infographic/Twitter)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṭalutshedza maitete a u thetshesela • u ḥwala notsi • u ḥwala phindulo 	<p>U vhalana na u ṭalela u itela u pfesesa (u shumisa zwiḥveledzwa zwa u ḥwala na zwa mbonalo sa posita ya mafhungo a girafiki/mafhungo a tshibveledzwa tsha Thwitha-u tou thwitha (twitter-tweets))</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u vhalana wo tou fombe • u ḥeavo vḥupfiwa (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, tshifhinga, mulaedza) • u humbulela thalutshedzo dza maipfi dza maipfi a songo ḑowealeho nga u sedza zwipida zwo a vḥumbaho • luambo lwa u fhuredzela • luambo lwa fomala/lu si lwa fomala <p>Maitete a u vhalana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalana (u ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhalana (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhalana (u fhindula mbudziso, • u vḥambedza, u fhambanyisa, u ṭhathuvha) 	<p>Ḑwalani tshibveledzwa tsha vḥudavḥidzani: Mafhungo a girafiki/thwitha)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhoḑea dza fomete • ndivho, vho livḥiswaho na nyimele • kunangele kwa maipfi na kuvhumbelwe kwa mafhungo. • zwiga zwa u vḥonwa sa fonto, saizi, ṭhoho zwiga, muvhalana • luambo lwa u fhuredzela/lwa u kwengweledza <p>Maitete a u vhalana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalana (u ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhalana (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhalana (u fhindula mbudziso, u vḥambedza, u fhambanyisa, u ṭhathuvha) 	<p>U shumana/nga maipfi: Madzina vḥukuma, mbeu, vḥunzhi, vḥuthihi Maṭaluli: Masumbi, masumbavḥuḑe</p> <p>U shumana/nga mafhungo: u ya nga u sielisana (u tevhekana) u tevhekana nga ndeme; phara ya u ṭalutshedza, u kwengweledza na luambo lwa nyanyuwo; u dzhia sia, luvhengelambiluni; u sedza nga ito ḑithihi; zwishumiswa zwa rithoriki</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Mabulazwithihi, mafhambanyi, ṭhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p>Ḑongazwiga na mupeleto: Zwiḑevhe (“”), tshigagarukela, khoma, tshithoma, mbudziso, zwithoma (.....)</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 7 MAANE A PHURODZHEKITHI</p> <p>Liga la 3: U ṅetshedza ha oraḷa (vhagudi vha ita u ṅetshedza ha oraḷa nga phurodzhekithi) (Maraga dza 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa Tshivhumbeo tsho teaho: Marangaphanḑa, mutumbu na magumo • U ṅea mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • U ṅea vhuṭanzi ha ṭhodiṣiso/risetshe • U shumisa luambo lwo teaho lwa muvhili na zwikili zwa u ṅetshedza, tsumbo: u livhanya maṭo na vha ṭanganedzaho mafhungo, u ima zwavhuḑi a tshi amba (u amba zwi pfalaho), u shumisa zwandḑa nga ndila yone, kushumisele kwone kwa thounu na ipfi. • U shelamulenzhe kha nyambedzano • U ṅea muvhigo u pfalaho • U ima kha nyambedzano • U sumbedza u dzhiela nṭha pfanelo na vhuṭfiwa ha vhaṅwe <p>U thoma na mushumo wa oraḷa kha Themo ya 3 wa fhedziselwa kha Themo ya 4 hune wa ḑo rekhodiwa.</p>				
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 8 THESITE YA LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhurendi (maraga dza 10) – khombekhombe NA • Nganea/Dirama (maraga dza 10) NA • Nganeapfufhi/Folukuloo (maraga dza 10) 				

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U linga ha u guda hu isaho phanda)			
Nyito dza u thetshelesa na u amba <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshelesa na u amba U tevhedza maitele a u thetshelesa 	Nyito dza u vhala na u țalela <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nțha Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) Nyito dza țitheretsha dzo țisendekaho nga bugu tharu dzo randelwaho simesița yeneyo (vhurendi, țirama, folukuloo) 	Nyito dza u nřwala na u nřtshedza <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u nřwala Kuñwalele kwa ndima/pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavidzani Maanea Mañwalwa a vhusiki 	Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: GIREIDI YA 7 THEMO YA 3			
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAÑWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITI – Șiga Șa 2: U nřwala (Vhagudi vha thoma u nřwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30: $20+30=50$	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7 – MAÑWALWA A VHUSIKI: PHURODZHEKITI <ul style="list-style-type: none"> U nřtshedza ha orala ha phurodzhekithi (maraga dza 20) Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa Șo rekhodiwa hone.	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8 U FHINDULA MAÑWALWA A ȘITHERETSHA (MARAGA DZA 30) <ul style="list-style-type: none"> Tshirendo (maraga dza 10) khombekhombe NA Nganea/Șirama (maraga dza 10) NA Nganeapfufhi/folukuloo (maraga dza 10) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA HL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 4)

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Tshibveledzwa tsha u thetshesela tsho ḍisendekaho nga u ṅea masia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u thetshesela nga u ita • u ṅwala notsi • u fhindula mbudziso <p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U ṅetshedza oraḷa</p> <p>U isa phanda na mushumo wa u linga wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • Rigisiṭa • Thounu • Luambo lwa muvhili • Mathomo na magumo 	<p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa (u shumisa tshibveledzwa tsho ṅwalwaho na tsha u vhona: Tsumbo, u vhala mapa/u ṅea na u vhudzisa ndaela)</p> <p>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa (u shumisa tshibveledzwa tsha u ṅwala na u vhone)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tshimbidza maṭo nga ṅṭha u itela u wana muhumbulo muhulwane (u sikima) • u tshimbidza maṭo nga ṅṭha u itela u wana zwidodombedzwa zwi tikedzaho (u sikena) • u humbulela • u humbulela (u inifera) ṭhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḍowealeho na zwifanyiso • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mbuno na kuhumbulele • u humbulela na u pendela • mihumbulo ya ene muṅe <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita vhuṭumanyi • u vhudzisa mbudziso • U sedzulusa • u ṅea kuvhonele kwawe • u ṭhavhuvha 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu/tshipfufhi tsumbo, u ṅea masia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhoḍea dza fomethe, tshitaela • vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u nanga maipfi na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzinatserekano, maṭaluli, mbambedzo, thangeladzinatswititi (ipfi ḷithihi), mbumbano (maipfi mavhili), tserekano (maipfi mararu na u fhira) thangeladzina.</p> <p>U shuma na/mafhungo: Mafhungotswititi, mafhungombumbano, mafhungo tserekano, fhungodavhi ḷa dzina, fhungodavhi ḷa ḷiṭaluli, fhungodavhi ḷa ḷiḍadzisi</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho na dzi re khagala kha nyimele, maṭaluli na maḍadzisi</p> <p>Ndongazwiga: Semikhoḷoni, zwiḍevhe, tshithoma, luṅala (aposiṭirofi)</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • u rangela u vhala (U ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhesindo (rithyimu) • tshivhumbeo tsha nga nnḑa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza), thaiphogirafu <p>Ṭhalutshedzo yo dzumbamaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ḑimudi • Thero na mulaedza 		

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u amba na u thetshesela:</p> <p>Nḑila dzo fhambanaho dza vhudzavhidzani ha oraḓa</p> <p>Nyedziselo: Maitele a muṭangano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vula na u ita nḑivhadzo • u shumisa thounu, luvhilo, na ipfi u ya nṭha na fhasi • kushumisele kwa luambo • luambo lwa muvhili lwo linganelaho • magumo a vhuḑi <p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U ṇetshedza ha oraḓa</p> <p>U isa phanda na u linga ha mushumo wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • rigisiṭa • thounu • luambo lwa muvhili • mathomomo na magumo 	<p>U vhala tshibveledzwa nga ha u Ṇwala nḑivhadzo/adzhenda na minete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyedziselo • kushumisele kwa luambo • fomethe • u ita nyedziselo <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita vhuṭumanyi • u fhindula mbudziso • u sedzulusa • u ṇea kuvhonele kwawe • u ṭhaṭhuvha <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (U ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa/tshibveledzwa tsho Ṇwalwaho/tsha u vhona girafu/baḓaini/girafu ya phai/tshati/phosiṭa ya girafiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane • u sikena u itela u wana mihumbulo i tikedzaho • u ita khumbulelwa • u ṇea ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḑowealeho na zwifanyiso • u ṇea kuvhonele kwawe 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu/nḑivhadzo/adzhenda/mi nete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u nanga maipfi, tshitaela, kuvhonele kwawe na fomethe ya kuṆwalele • kunangelwe kwa mafhungo na tshivhumbeo <p>Ṇwalani tshithihi tsha zwibveledzwa zwi re afho nṭha</p> <p>U tevhela maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na Ṇekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Masala, zwivhudzisi, masumbi, makateli, madzina a sa livhi (madzina a zwi sa vhalei, indefenethe), maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, mambaita/mambaitwa, tshipitshi tsho livhaho/tsho vhgigwaho</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: maiti maṭumetshedzwa</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Tshiawelo (khoma), aphosiṭirofi, kholoni</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḌA WA 7: Oraḷa – Maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Mushumo wa u tou amba nga ha phurodzhekiti <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoṭhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Dibeiti/Nyambedzano ya tshigwada: U amba nga kushumisele kwa imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo na milayo u pulana, u ita risetshe, u vhekanya na u Ṇetshedza u Ṇea samari (Oraḷa) <p>U vhalela nṭha</p> <ul style="list-style-type: none"> thounu, luvhilo, u isa ipfi nṭha na fhasi u tevhedza ndongazwiga u itela u amba zwipfalaho kushumisele kwa muvhili kwo linganelaho 	<p>Tshibveledzwa tsha u vhala, imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe kushumisele kwa luambo vhe zwa livhiswa khavho <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita vhuṭumanyi u fhindula mbudziso u sedzulusa u Ṇea kuvhonele kwawe <p>U ṭhaṭhuvha</p> <p>U tevhedza maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (U ḍivhadza tshibveledzwa) U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Tholokanyondivho: (Tshibveledzwa tsha mafhungo tsho tiwaho)</p> <p>U Ṇwala samari/manweledzo</p> <p>U tevhedza maitete a u Ṇwala ri sedza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu/zwipfifhi sa: Imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhoḍea dza fomethe, tshitaela, kuvhonele kwawe zwo livhiswaho khavho, ndivho, nyimele kunangelwe kwa maipfi, mafhungo, tshivhumbeo, vhulapfu na lushaka <p>U bveledza tshithihi tsha zwibveledzwa zwo bulwaho a fho nṭha</p> <p>U sedza kha maitete a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na u Ṇekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Masala, magarukela, masumbi, maiti a pfukelaho, adzinaguṭe, maiti matikedzi, maiti, maṭaluli, maṅaṅedzi, mbambedzo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshipitshi, mbudziso na phindulo, ḷiiti ḷa Ṇefhungo na thendelo, zwitatamennde zwo pfufhifhadzwaho, mbudziso dza rithoriki</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Pfanywa (sinonimi), mafhambanyi (antonimi) kha nyimele</p> <p>Ndongazwiga: Khothesheni (“”), khoma, tshigarukela, fonto.</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> kushumisele kwa luambo tshivhumbeo <p>Zwitirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikikma na u sikena u itela u wana mihumbulo mihulwane na thero u fhandekanya mihumbulo mihulwane na I tikedzaho u Ṇwala muhumbulo muhulwane nga maipfi awe u tevhekanya mafhungo na u shumisa maṭanganyi na vhuṭumani u wana tshibveledzwa tshavhuḑi 		
<p>Mushumo wa u linga wa fomaḷa wa 9 – U Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U Ṇwala zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu nga vhege ya 5 u itela uri themo i tshi fhela vha vhe vho koreka mishumo ya vhangudi vhoṭhe nahone u fanela u Ṇwalwa murahu ha musu hu tshi nga Ṇwalwa thesite ndangwa)</p>				
7-8	<p>U dovhola na u lugisela mulingo</p> <p>U amba:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala ho lugiselwaho u vhala hu so ngo lugiselwaho tholokanyonḑivho ya u thetshelesa 	<p>U dovhola na ndugiselo ya mulingo</p> <p>U vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhala ho lugiselwaho tholokanyonḑivho ya u vhala tshibveledzwa tsha u tou vhona <ul style="list-style-type: none"> Khathuni/khomikisitiripi/Khungedzel o/Girafu samari ḷitheretsha <ul style="list-style-type: none"> Nganea/nganeapfufhi, folukoloo, ḑirama, zwirendo 	<p>U dovhola na ndugiselo ya mulingo</p> <p>U Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwiveledzwa zwa vhudavhidzani 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Masala a vhunzhi, masala a mbuelamurahu, tsinde.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo</p> <p>Fhungo tswititi, fhungo mbumbano na fhungo tserekano; zwitamennde; Ṇefhungo-ḷiiti, Ṇḑila dza u vhudzisa, khandza</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Pfanywa, mafhambanyi, ḷitheraḷa, ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
9-10	<p>U LINGA HA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 – P 2 THESITE NDANGWA U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samari (10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U linga hu bvelaho phanda)			
<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba • U tevhedza maitele a u thetshesela 	<p>Nyito dza u vhala na u talela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela ntha • Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza u n'wala na u netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u n'wala • Kuñwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Mañwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo

TSHIVENDA HL - SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA HA FOMALA GIREIDI YA 7: TEMO YA 4

<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Oraja (Bambiri ja 1) – Maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mushumo wa u netshedza wa phurodzhekiti (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhothe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4). 	<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 9: U N'WALA (Bambiri ja 3) (Maraga dza 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (zzipfufhi 2, zwilapfu 1) Zwi nwalwa hu sa athu u nwalwa milingo ya mafheloni a nwaaha 	<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samarai (10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20)
---	---	--

MISHUMO YA U LINGA HA FOMAḐA		
VHUKATI HA NWAHA		NWAHA U TSHI FHELA
NDINGO YA TSHIKOLONI (SBA)		
<p>MISHUMO YA 7 YA U LINGA 1 Mushumo wa orala (U vhalela nḑha simesiḑa 1 yoḑhe) 3 Mishumo ya u nḑwala 1 Tholokanyonḑivho na zwibveledzwa zwa u fhindula 1 Mulingo ndangwa wa fulwi 1 Tshibveledzwa tsha liḑheretsha</p>	<p>Mulingo wa u nḑwala Bammbiri la 2 Bammbiri la 3</p>	<p>U linga ha orala Bammbiri la 1: U nḑshedza orala kh phurodzhekithia, u nḑwala phurodzhekithi (simesiḑa ya 2)</p>